



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-57681

Podgorica, 23. maj 2012. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
- n/r ministra, gospodina Ivana Brajovića -**

PODGORICA

Poštovani gospodine Brajović,

Povodom *Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma i Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent nemamo primjedbi.

Ovim Predlogom zakona uređuje se efikasnija borba protiv ilegalne imigracije. Stvara se pravni uslov za sprovođenje brzih i efikasnih postupaka identifikacije i bezbjednog vraćanja lica koja ne ispunjavaju uslove ulaska, prisustva ili boravka na teritoriji Crne Gore ili Republike Moldavije.

Uvidom u Obrazac o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da dostavljeni Predlog zakona neće imati fiskalnog uticaja na budžet Crne Gore, jer njegovo sprovođenje ne zahtijeva angažovanje finansijskih sredstava.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka.

S poštovanjem,

MINISTAR
dr Milorad Katnić



OBRAZAC**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA**

PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo unutrašnjih poslova
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka

1. Definisanje problema

- **Koje probleme treba da riješi predloženi akt?**
- **Koji su uzroci problema?**
- **Koje su posljedice problema?**
- **Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?**
- **Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?**

Vraćanje i prihvatanje lica koja nezakonito borave

Nezakonite migracije

Ugrožavanje javnog poretka

Empirijsko saznanje ukazuje na činjenicu da svaki pređeni korak na putu pridruživanja EU, prati i srazmjerno povećanje broja ilegalnih migranata, koji će Crnu Goru sve više prepoznавати kao državu krajnjeg odredišta, a sve manje kao državu tranzita

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

Predloženim propisom postižu se sljedeći ciljevi:

- Stvaranje uslova za stupanje na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka
- Doprinos regionalnoj i ukupnoj stabilnosti saglasno standardima EU
- Doprinos cjelovitom zaokruživanju strukture upravljanja migracijama
- Djelotvorno sprovođenje politike kontrole migracionih kretanja u skladu sa zakonodavstvom EU
- Regulisanje bilateralnih odnosa između Crne Gore i Republike Moldavije u oblasti readmisije

Ovaj cilj je usklađen sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, Član 83 – Sprječavanje i kontrola ilegalne migracije; readmisija), kao i sa Sporazumom između Republike Crne Gore i EZ o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka (Službeni list CG, 7/07).

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Obaveza donošenja ovog propisa sadržana je u članu 83 stav 2 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovaljnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Ovaj propis će uticati na fizička lica koja ilegalno borave na nacionalnoj teritoriji država potpisnica.

Primjena ovog propisa neće izazvati troškove građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistekći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

- Dbrzložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Primjena Zakona u narednom periodu neće imati fiskalnog uticaja na Budžet Crne Gore.

Usvajanjem ovog zakona ne predviđa se donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.

Primjenom propisa neće se ostvarivati prihod za Budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U izradi Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka nije bilo učešća konsultanata.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjeri biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Aktivno vođenje migracione politike iziskuje potrebu za sinergijom relevantnih državnih organa uključenih u vođenju ukupne migracione politike, tako da je kontinuirano jačanje sinergije uslov za efikasnu primjenu ovog sporazuma.

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su broj zaprimljenih i upućenih zamolnica, sa brojem vraćenih odnosno prihvaćenih lica shodno odredbama Sporazuma.

Monitoring i evaluaciju primjene propisa vršiće Ministarstvo unutrašnjih poslova u dijelu koji se odnosi na redovan postupak readmisije, odnosno Uprava policije u dijelu koji se odnosi na tranzit

Datum i mjesto:

Podgorica, 23.05.2012. godine

Starješina:

Ivan Brajović

ellos que se consideran más apropiados para el desarrollo de la actividad económica.

En segundo lugar, se observa una tendencia a la concentración de la población en las principales ciudades, lo que implica una menor densidad de población en las zonas rurales.

En tercer lugar, se observa una tendencia a la especialización de la economía, con la predominancia de sectores como la agricultura y la industria.

En cuarto lugar, se observa una tendencia a la urbanización, con la migración de la población rural hacia las ciudades.

En quinto lugar, se observa una tendencia a la industrialización, con la creación de empresas y la expansión de la industria.

En sexto lugar, se observa una tendencia a la diversificación de la economía, con la aparición de nuevos sectores y la expansión de los servicios.

En séptimo lugar, se observa una tendencia a la globalización, con la apertura de mercados internacionales y la expansión de las empresas.

En octavo lugar, se observa una tendencia a la digitalización, con la aparición de nuevas tecnologías y la transformación de los sectores económicos.

En noveno lugar, se observa una tendencia a la sostenibilidad, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En décimo lugar, se observa una tendencia a la innovación, con la creación de nuevos productos y servicios y la transformación de los procesos productivos.

En undécimo lugar, se observa una tendencia a la transformación social, con la promoción de la igualdad y la justicia social.

En duodécimo lugar, se observa una tendencia a la transformación política, con la promoción de la democracia y la participación ciudadana.

En decimotercer lugar, se observa una tendencia a la transformación cultural, con la promoción de la diversidad cultural y la protección del patrimonio cultural.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.

En decimocuarto lugar, se observa una tendencia a la transformación económica, con la promoción de la economía circular y la protección del medio ambiente.